

**POTROŠNJA VETERINARSKIH LJEKOVA  
UPOREDNA ANALIZA ZA PERIOD  
2015-2019. GODINA**



**Podgorica, 2020. godina**

Prema odredbama Zakona o ljekovima ("Službeni list CG", br. 56/11 i br. 06/13), Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS) ima nadležnost u poslovima prikupljanja i obrade podataka o prometu i potrošnji ljekova za veterinarsku upotrebu. Izvještaji se objavljaju za svaku kalendarsku godinu.

CALIMS priprema izvještaj o potrošnji ljekova na osnovu Zakona o ljekovima ("Sl. list CG" br. 56/11 i "Sl. list CG" br. 06/13) i Pravilnika o obliku, sadržaju, periodu za koji se dostavlja i načinu dostavljanja izvještaja o prodaji ljekova ("Sl. list CG" br. 02/13).

Podaci o ukupnom tržištu veterinarskih ljekova zasnovani su na vrijednosti izvršene prodaje svih ljekova, kao i o obimu prodaje za sve pojedinačne ljekove (po pakovanjima) registrovanih veledrogerija za promet na veliko veterinarskim ljekovima u Crnoj Gori. Veledrogerije su obavezne da, najmanje jednom godišnje, dostavljaju izvješaj CALIMS o potrošnji ljekova.

Podaci o potrošnji veterinarskih ljekova su iskazani finansijski (ukupnim iznosom u eurima, prema veleprodajnim cijenama).

Na osnovu prikupljenih podataka, CALIMS je uradila i uporednu analizu potrošnje veterinarskih ljekova za period od 5 godina, od 2015- 2019. godine.

## Anatomsko terapijsko hemijska klasifikacija veterinarskih ljekova (ATCvet)

U bazi podataka CALIMS za praćenje potrošnje ljekova, ljekovi su svrstani po klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) po ATCvet grupama i po internacionalnim nezaštićenim nazivima (INN).

ATC sistem je sistem klasifikacije koji ljekove dijeli u grupe prema organskim sistemima, terapijskoj indikaciji i hemijskoj strukturi, po čemu je ovaj sistem i dobio naziv ATC ili ATCvet (*Anatomical Therapeutic Chemical- Anatomsko Terapijsko Hemski*) klasifikacioni sistem za ljekove u humanoj, odnosno veterinarskoj medicini.

ATCvet sistem klasifikacije za veterinarske lijekove (<https://www.whocc.no/atcvet/>) zasnovan je na istim principima kao i sistem ATC za supstance koje se koriste u humanoj medicini, a ATCvet kod se kreira postavljanjem slova Q ispred ATC koda. U pojedinim slučajevima, kreirani su posebni ATCvet kodovi, npr. Antibakterijski ljekovi za intramamarnu primjenu (QJ51) i Imunološki ljekovi (QI).

U sistemima ATC i ATCvet, preparati su podeljeni u grupe, prema njihovoj terapijskoj primjeni. U ATCvet sistemu prvi nivo podjele izvršen je u 15 *anatomske grupe* prema glavnoj terapijskoj primjeni:

### 1. nivo klasifikacije- Anatomske grupe:

**QA-** Digestivni trakt i metabolizam

**QB-** Krv i krvotvorni organi

**QC-** Kardiovaskularni sistem

**QD-** Dermatološki ljekovi

**QG-** Genitourinarni sistem i polni hormoni

**QH-** Hormoni za sistemsku primjenu, izuzev polnih hormona i insulina

**QI-** Imunološki preparati

**QJ**- Antiinfektivni ljekovi za sistemska primjenu

**QL**- Antineoplastici i imunomodulatori

**QM**- Mišićno- kostni sistem

**QN**- Nervni sistem

**QP**- Antiparazitici, insekticidi i repelenti

**QR**- Respiratorni sistem


**QS**- Senzorni organi

**QV**- Ostalo

U okviru anatomske grupa, ljek se klasificira na glavnu terapijsku grupu (2. nivo), i dalje na terapijsku podgrupu (3. nivo), hemijsko/terapijsku podgrupu (4. nivo) i na podgrupu za hemijsku supstancu, odnosno INN, na 5. nivou (izuzev QI - imunološki ljekovi).

### **Ukupna potrošnja veterinarskih ljekova u Crnoj Gori, finansijski izražena u eurima, u periodu 2015-2019. godine**

Na osnovu prikupljenih podataka evidentno je da je potrošnja veterinarskih ljekova u stalnom porastu. U odnosu na 2015. godinu izdvajanje sredstava za veterinarske ljekove je poraslo za oko 50%. U grafikonu 1. prikazana je potrošnja veterinarskih ljekova, izražena finansijski, za period 2015-2019. godine.



*Grafikon 1. Ukupna potrošnja veterinarskih ljekova, izražena u EUR (€) za period 2015-2019. godina*


U tabeli 1. i grafikonu 3. je prikazana potrošnja veterinarskih ljekova po glavnim ATCvet grupama u periodu od 2015-2019. godine, izražena u EUR (€). Iz priloženih podataka vidimo da su najveću finansijsku vrijednost imali ljekovi koji pripadaju grupi QI- imunološki veterinarski ljekovi, zatim QP- antiparazitici, insekticidi i repelenti i grupe QJ- antiinfektivni ljekovi za sistemsku primjenu.

*Tabela 1. Potrošnja po glavnim ATCvet grupama, finansijski pregled, za period 2015-2019. godine*

ATC	Naziv glavne ATCvet grupe	2015 (EUR)	2016 (EUR)	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)
QA	Digestivni trakt i metabolizam	68.665,15	61.344,23	52.926,25	63.173,70	56.163,87
QB	Krv i krvotvorni organi	4.874,66	5.629,91	2.678,81	5.328,53	7.004,19
QC	Kardiovaskularni sistem	0,00	345,61	1.573,98	3.686,08	1.285,97
QD	Dermatološki ljekovi	24.185,56	23.873,38	10.495,54	25.156,74	23.478,43
QG	Genitourinarni sistem i polni hormoni	12.454,88	7.374,45	15.256,46	15.012,57	15.323,18
QH	Hormoni za sistemsku primjenu, izuzev polnih hormona i insulina	9.070,26	9.934,08	6.896,08	10.253,98	10.021,51
QI	<b>Imunološki preparati</b>	203.841,27	306.713,40	343.189,47	457.775,43	531.548,62
QJ	<b>Antiinfektivni ljekovi za sistemsku primjenu</b>	150.863,84	134.942,86	130.666,29	159.977,02	185.017,77
QM	Mišićno-kostni sistem	5.146,90	4.090,87	10.970,02	12.239,39	15.636,73
QN	Nervni sistem	14.681,23	29.596,16	24.183,80	22.719,72	23.523,37
QP	<b>Antiparazitici, insekticidi i repelenti</b>	352.214,57	269.830,97	361.542,55	377.316,52	422.093,35
QR	Respiratorni sistem	366,60	99,00	9,00	72,00	105,46
QS	Senzorni organi	6.793,60	4.347,31	13.312,06	12.676,68	8.469,80
QV	Ostali	12.289,50	11.625,00	19.309,80	15.530,82	1.165,46
<b>Ukupno:</b>		865.448,02	869.747,23	993.010,11	1.180.919,18	1.300.837,71

U odnosu na 2015. godinu, najveći porast potrošnje kako u odnosu na sve grupe veterinarskih ljekova tako i u okviru pojedinih ATCvet grupa imali su imunološki veterinarski ljekovi, kod kojih je potrošnja u 2019. godini porasla za 327.707,35€, odnosno za 160,77% u odnosu na 2015. godinu. U okviru ove anatomske grupe zabilježeno je najveće izdvajanje sredstava za ljekove grupe QI04- Imunološki preparati za ovce i srodne životinje – Ovide i QI07- Imunološki preparati za pse i srodne životinje – Kanide. Ovdje treba napomenuti da je vakcina protiv bolesti plavog jezika, koja se nalazila u prometu u 2017., 2018. i 2019. godini i primjenjuje se kod goveda i ovaca, svrstana u podgrupu QI04-Imunološki preparati za ovce i srodne životinje – Ovide.

U grafikonu 2. je prikazano finansijsko izdvajanje za imunološke veterinarske ljekove u odnosu na ukupnu potrošnju veterinarskih ljekova, za period 2015-2019. godine



*Grafikon 2. Potrošnja ljekova grupe QI- IMUNOLOŠKI PREPARATI u odnosu na ukupnu godišnju potrošnju ljekova u periodu 2015-2019, finansijski pregled*

Pored imunoloških ljekova, zabilježen je rast izdvojenih novčanih sredstava za ljekove iz grupe antiparazitika (QP)- za 69.878,78€ i antiinfektivnih ljekova za sistemsku primjenu (QJ)- za 34.153,93€, odnosno za oko 20% u 2019. u odnosu na 2015. godinu.


Kada se posmatra povećanje potrošnje u okviru pojedinih grupa veterinarskih ljekova, najveći rast izdvojenih sredstava u odnosu na 2015. godinu je zabilježen kod ljekova iz grupe QM- mišićno-kostni sistem, sa 5.146,90 na 15.636,73 u 2019. godini, što predstavlja porast od preko 200%.

Prema dostavljenim podacima, ljekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem (grupa QC) nisu se prometovali u 2015. godini, a u odnosu na 2016. godinu potrošnja u 2019. godini je porasla preko 3,5 puta.

Značajan porast potrošnje u 2019. godini imali su i ljekovi iz grupe QN- ljekovi koji djeluju na nervni sistem, sa 14.681,23€ u 2015. godini na 23.523,37 u 2019. godini, to jest povećanje od 60%, kao i ljekovi grupe QB- krv i krvotvorni organi, koji su u istom periodu imali porast od 43,6%.

Određeni pad potrošnje imali su ljekovi iz grupe QA- digestivni trakt i metabolizam, sa 68.665,15€ u 2015. godini na 56.163,87€ u 2019. godini, što je oko 18% manje u odnosu na potrošnju u 2015. godini.

U okviru grupe QV- ostali ljekovi, u periodu od 2015-2018. godine u prometu su se najviše nalazili testovi za dijagnostiku tuberkuloze. U 2019. godini ljekovi za dijagnostiku tuberkuloze su navedeni u okviru grupe QI- imunološki veterinarski ljekovi, u skladu sa dostavljenom dokumentacijom za navedene ljekove, i sa ATCvet sistemom klasifikacije Svjetske zdravstvene organizacije, te prikazan pad u potrošnji za grupu QV zapravo ne predstavlja opadanje potrošnje ljekova za dijagnostiku tuberkuloze, već je potrošnja ovih ljekova navedena u okviru podgrupe QI02- Imunološki preparati za goveda i srodne životinje – Bovide.



*Grafikon 3. Potrošnja po glavnim ATCvet grupama, finansijski pregled, za period 2015-2019. god.*

Obzirom da se potrošnja imunoloških ljekova može razmatrati i analizirati samo u korelaciji sa mjerama zdravstvene zaštite životinja, u daljem tekstu će biti prikazani podaci o potrošnji veterinarskih ljekova preostale dvije grupe veterinarskih ljekova za koje je izdvojeno najviše sredstava u periodu 2015-2019. godine: terapijske grupe QP- antiparazitici, insekticidi i repelenti i QJ- antiinfektivni ljekovi za sistemsku primjenu.

## Potrošnja veterinarskih ljekova ATCvet grupe QP- antiparazitici, insekticidi i repelenti, finansijski izražena u eurima, u periodu 2015-2019. godine

U okviru anatomske grupe QP- antiparazitici, insekticidi i repelenti, veterinarski ljekovi su razvrstani u 4 glavne terapijske grupe:

- QP51- Antiprotizoici
- QP52- Antihelmintici
- QP53- Ektoparazitici, insekticidi i repelenti
- QP54- Endektocidi


U tabeli 2. i grafikonu 4. je prikazana potrošnja veterinarskih ljekova anatomske grupe QP - antiparazitici, insekticidi i repelenti u periodu od 2015-2019. godine, uzražena u EUR (€).

*Tabela 2. Potrošnja veterinarskih ljekova grupe QP - ANTIPARAZITICI, INSEKTICIDI I REPELENTI, finansijski pregled, za period 2015-2019. Godine*

ATC	Nazivi terapijsko-farmakoloških podgrupa	2015 (EUR)	2016 (EUR)	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)
QP53A	Ektoparazitici za lokalnu primjenu, uključujući insekticide	215.022,67	155.860,39	195.729,20	201.183,26	233.627,21
QP52A	Antihelmintici	104.311,10	67.238,65	101.121,97	99.794,82	92.150,55
QP54A	Makrociklični laktoni	25.742,80	20.767,84	47.379,72	53.103,44	65.820,86
QP53B	Ektoparazitici za sistemsku primjenu	6.997,00	25.509,57	17.311,66	23.235,00	30.494,73
QP51A	Ljekovi protiv bolesti izazvanih protozoama	141,00	454,52	0,00	0,00	0,00

U grupi QP, tokom perioda 2015.-2019. najveća je bila potrošnja ljekova terapijske grupe QP53- ektoparazitici, insekticidi i repelenti, koja je iznosila oko 60% ukupne potrošnje svih ljekova u grupi. U okviru ove grupe najveća sredstva su izdvojena za veterinarske ljekove iz podgrupe QP53A-ektoparazitika za lokalnu primjenu. Potrošnja ljekova iz ove podgrupe je svake godine iznosila preko 50% od ukupne finansijske vrijednosti potrošnje ljekova iz grupe antiparazitika. Nakon podgrupe QP53A slijedi potrošnja ljekova iz terapijske podgrupe QP52- antihelmintika, sa udjelom od 31% u 2015. godini do 22% u 2019. godini u odnosu na ukupnu potrošnju ljekova iz grupe QP.

Primetan je rast potrošnje ljekova iz terapijske grupe QP54- endektocida, podgrupa QP54A- makrociklični laktoni: milbemicina i avermektina, koja je u 2019. godini porasla preko 2,5 puta u odnosu na 2015. godinu, odnosno preko 155% i grupe QP53B- ektoparazitici za sistemsku primjenu koja bila više nego 4 puta veća u odnosu na 2015. godinu.



*Grafikon 4. Potrošnja ljekova grupe QP- ANTIPARAZITICI, INSEKTICIDI I REPELENTI u periodu 2015-2019, finansijski pregled, prikazano po terapijsko-farmacološkim podgrupama*

### **Potrošnja veterinarskih ljekova ATCvet grupe QJ- antiinfektivni ljekovi za sistemsku primjenu, finansijski izražena u eurima, u periodu 2015-2019. godine**

Anatomska grupa QJ- antiinfektivni ljekovi za sistemsku primjenu sadrži 4 glavne terapijske grupe:

- QJ01- Antibakterijski ljekovi za sistemsku primjenu
- QJ02- Antimikotici za sistemsku primjenu
- QJ04- Antimikrobakterijski ljekovi
- QJ05- Antivirusni ljekovi za sistemsku primjenu
- QJ51- Antibakterijski ljekovi za intramamarnu primjenu
- QJ54- Antimikrobakterijski ljekovi za intramamarnu primjenu

U tabeli 3. i grafikonu 5. je prikazana potrošnja veterinarskih ljekova anatomske grupe QJ- antiinfektivni ljekovi za sistemsku primjenu u periodu od 2015-2019. godine, finansijski izražena u EUR (€).

U okviru grupe QJ u Crnoj Gori u prometu su bili ljekovi terapijske grupe QJ01- antibakterijski ljekovi za sistemsku primjenu i QJ51- antibakterijski ljekovi za intramamarnu primjenu.

Terapijska grupa QJ01 je tokom 2015. i 2016. godine imala udio od 68% u 2015. godini, odnosno 64% u 2016. godini od ukupne potrošnje antiinfektivnih ljekova za sistemsku primjenu. Od 2017. godine udio u potrošnji ove grupe prelazi 70% od ukupnog finansijskog iznosa i iz godine u godinu raste, da bi u 2019. godini dostigao 74% u odnosu na potrošnju antibakterijskih ljekova za intramamarnu primjenu čiji udio u potrošnji pada sa 32%, odnosno 36% u 2015. i 2016. godini na 26% potrošnje u 2019. godini.

*Tabela 3. Potrošnja veterinarskih ljekova grupe QJ- ANTIINFETIVNI LJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, finansijski pregled, za period 2015-2019. godine, prikazano po terapijsko-farmakološkim podgrupama*

ATC	Nazivi terapijsko-farmakoloških podgrupa	2015 (EUR)	2016 (EUR)	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)
QJ01A	Tetraciklini	14.755,87	15.018,79	21.172,29	13.325,42	18.464,29
QJ01B	Amfenikoli	476,00	1.695,60	1.402,25	487,80	900,59
QJ01C	Beta-laktamski antibakterijski ljekovi, penicilini	18.310,34	16.477,62	16.629,93	15.867,77	11.491,50
QJ01D	Ostali beta-laktamski antibakterijski ljekovi	6.677,06	6.393,20	5.875,30	14.434,71	9.967,05
QJ01E	Sulfonamidi i trimetoprim	14.682,63	12.727,74	10.104,58	12.184,85	10.452,14
QJ01F	Makrolidi, linkozamidi i streptogramini	6.237,15	4.601,72	7.068,88	14.911,31	41.097,23
QJ01G	Aminoglikozidini antibakterijski ljekovi	2.766,08	1.997,14	2.050,17	1.995,04	2.013,56
QJ01M	Hinolonski i kvinoksalinski antibakterijski ljekovi	13.647,04	13.151,62	14.242,15	16.843,58	18.439,33
QJ01R	Kombinacije antibakterijskih ljekova	25.460,15	13.642,56	12.029,41	23.990,60	23.282,68
QJ01X	Ostali antibakterijski ljekovi	0,00	240,00	295,68	13,92	0,00
QJ51C	Beta-laktamski antibakterijski ljekovi, penicilini, za intramamarnu upotrebu	8.578,20	5.871,92	1.910,65	3.355,02	2.915,40
QJ51D	Drugi beta laktam antibakterijski ljekovi za intamamarnu primjenu	7.860,00	9.744,00	7.400,00	13.540,00	17.425,00
QJ51E	Sulfonamidi i trimetoprim za intramamarnu primjenu	3.400,00	4.350,00	4.968,00	0,00	0,00
QJ51R	Kombinacija antibakterijskih ljekova za intramamarnu primjenu	28.013,32	29.030,95	25.517,00	29.027,00	28.569,00

U okviru terapijske grupe QJ01- antibakterijski ljekovi za sistemsku primjenu najveći porast potrošnje evidentiran je kod podgrupe QJ01F- makrolidi, linkozamidi i streptogramini koji je sa 6.237,15€ u 2015. godini porastao preko 6 puta u 2019. godini.

U okviru grupe QJ01 značajna je bila i potrošnja ljekova podgrupe QJ01R- kombinacije antibakterijskih ljekova, zatim QJ01M - hinolonskih i kvinoksalinskih antibakterijskih ljekova, QJ01A- tetraciklina, QJ01C- beta-laktamski antibakterijski ljekovi, penicilini i QJ01E- sulfonamidi i trimetoprim.

U odnosu na 2015. godinu primjetan je pad u potrošnji ljekova iz podgrupe QJ01C- beta-laktamski antibakterijski ljekovi, penicilini i QJ01E-sulfonamidi i trimetoprim.


Porast potrošnje pored ljekova iz podgrupe QJ01F imali su i ljekovi podgrupe QJ01D - Ostali beta-laktamski antibakterijski ljekovi i QJ01M - hinolonski i kvinoksalinski antibakterijski ljekovi. Kod ostalih ljekova iz terapijske grupe QJ01 potrošnja se kretala u približnim iznosima u okviru pojedinih podgrupa, ili je varirala iz godine u godinu.

U terapijskoj grupi QJ51- antibakterijski ljekovi za intramamarnu primjenu najveća finansijska sredstva izdvojena su za veterinarske ljekove podgrupe QJ51R-kombinacija antibakterijskih ljekova za intramamarnu primjenu. Ova podgrupa je do 2019. godine imala najveću potrošnju unutar čitave anatomske grupe QJ, kada je, kako je ranije u tekstu navedeno, potrošnju ovih ljekova premašila potrošnja ljekova podgrupe QJ01F- makrolidi, linkozamidi i streptogramini.

Posmatrajući podatke iz tabele 3 takođe se može zapaziti da potrošnja ljekova iz podgrupa kombinacija antibakterijskih ljekova kako iz podgrupe QJ01R tako i iz podgrupe QJ51R ima značajan udio u potrošnji ljekova anatomske grupe QJ.

Za terapijsku grupu QJ51 je dalje evidentan rast potrošnje ljekova iz grupe QJ51D- drugi beta laktam antibakterijski ljekovi za intamamarnu primjenu, za više od 120% u odnosu na 2015. godinu, iskazano finansijski.

U odnosu na 2015. godinu, kao i terapijskoj grupi QJ01, podgrupa QJ01C, primjetan je pad u potrošnji ljekova podgrupe QJ51C- beta-laktamski antibakterijski ljekovi, penicilini, za intramamarnu upotrebu, a ljekovi iz podgrupe QJ51E- sulfonamidi i trimetoprim za intramamarnu primjenu u 2018. i 2019. godini nisu se ni koristili.



*Grafikon 5. Potrošnja ljekova grupe QJ - ANTIINFETIVNI LJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU u periodu 2015-2019, finansijski pregled, prikazano po terapijsko-farmakološkim podgrupama*

Analiza i poređenje izvještaja koju sprovodi CALIMS o potrošnji veterinarskih ljekova, kao i njihova struktura ima za cilj ukazivanje na trendove kretanja potrošnje veterinarskih ljekova u prethodnih pet godina u Crnoj Gori.

CALIMS će nastaviti da praćenjem i analiziranjem potrošnje ljekova, ostvaruje svoju nadležnost u obezbjeđivanju informacija od značaja u skladu sa zakonom.